

THALUTSHEDZO YA ZWINE ZWO TENDELIWA U ITIWA NA ZWINE A ZW NGO TENDILIWA U ITIWA NGA TSHIFHINGA TSHA LOCKDOWN

Tshomedzo ya zwifanyiso yo tanganyeliwaho nga sentahara ya AAC

*Tshivenda translation by Ms Vuledzani Ndanganeni, University of KwaZulu-Natal
Made with Bildstöd images: www.bildstod.se
For information on the symbol license: <http://www.dart-gbg.org/licenser>*

Musi maga a lockdown a tshi shandukisiwa, na milayo ya zwithu zwo tendeliwaho i a shanduka. Ro vhona zwo fanela u ri itele vhathu vhane vha nga toda thikhedzo ya amba nga tshomedzo heyi ya zwifanyiso ino talutshedzo milayo ya lockdown. Yo itelwa vhabebi na vha thogomeli vha vhathu vhane vha vha na vhukondi ha u amba.

Tshomedzo ya u dāvhidzana ngayo l itywa nga rali:

Vha do printha masiatatiri 2-6
vha do gera zwifanyiso nga tshithihi nga tshithihi u bva kha masiatari 3-4

Vha nambetedze zwifanyiso zwe vha gera kha siatari 5 ka 6. Vha nambetedze zwifanyiso nga fhasi ha ho tewa uri "zwi no itywa" kana "zwi sa iitiwi". Musi maga a lockdown a tshi shanduka, vhone vha do bvisa zwifanyiso zwi sa elani liga ilo.

Vha nga engedza zwifanyiso nga zwine vha do zwi wana kha bugu dza zwifanyiso kana zwine vha do to di olela vhone mune.

Arali vha sina printha

Vha nga di itela tshomedzo yavho vhone mune uya nga kuitelwe kwa heyi. Vha nga shumisa zwifanyiso zwa kha bugu kana vha ola.

Tshomedzo iyi l shumiswa hani

I tea u vheiwa fhethu ha khagala hune muthu a no i shumisa a do kona u i swikelela na u i wana nga tshihadu.
Vha talutshedze muthu ane l do l shumisa zwine ra tea u elelwa misi yothe, zwine ra tea u ita, zwine a ro ngo tendelwa u zwiita.
Vha vha talutshedze musu maga a tshi shandukiswa uri ri di tea u bvisa zwinwe zwifanyiso. Vha vha talutshedze uri mulandu.



ZWITHU ZWINE RI TEA U ELELWA/ na u zwi ita MISI YOTHE


U tamba zwanda tshifhinga




u hotolela nga ngomu ha lukudavhavha
(tshikudavhavha)



vha ambare tshitsireledzi (masiki)vha
tshibva



hu dzule huna tshikhala vhukati havho



Zwifanyiso zwa zwithu zwine vha dzulela u ita (vha nga gera zwifanyiso izwi nga tshithihi nga tshithihi)

vha dzule na vha muta wavho vhane vha dzula na vho



Vha kwamane na mashaka na dzi khonanai



vha nga namela thekhisi arali vho ambara masiki, vha dzule kule na vhanwe vhatu thekhisini



vha renge zwithu zwandeme



iyani u nthengela mushonga/ iyani unndzhiela mishonga



Vhalani



nyonyoloso l itwa hayani/ dzharatani




u vhona TV



u tshimbila/ u gidima



u tamba mitambo hayani




u ya kerekeni




u ya madikitani/ u vhona mutambo



u ya madikitani/ u vhona mutambo




u renga zwiliwa




u ya
tshimimani/munyanyani/phathini



u ya baisikoponi



u ya Mosque



u dalela mashaka na dzi khonani




u ya sinagogoni



u ya phakhani



u ya tshikoloni



u ya mushumoni





ZWINE RO TENDELIWA U ZWIITA KHA LIGA LA _____



University of Pretoria



Universiteit van Pretoria
University of Pretoria

Tshivenda translations by Vuledzani Madima University of KwaZulu-Natal
Made with Bildstöd images: www.bildstod.se
For information on the symbol license: <http://www.dart-gbg.org/licenses>



ZWINE A RI NGO TENDELELIWA U ZWIITA KHA LIGA LA _____

